

investitora za jedan objekat, date pacele se mogu **preparcelisati**, na taj način da se poštuje zadata građevinska linija.

Član 6.

Postojeće građevine društvene infrastrukture koje se zadržavaju ovim Planom mogu se rekonstruisati isključivo u funkciji svoje primarne djelatnosti, a na način utvrđen ovom Odlukom.

Član 7.

Postojeće zgrade koje se zadržavaju ovim Planom, mogu se rekonstruisati, dograditi ili nadzidati kako za potrebe stanovanja tako i za potrebe dobivanja poslovnog prostora u kome se mogu obavljati samo djelatnosti koje ne ugrožavaju čovjekovu okolinu i standard života u susjednim zgradama.

Ovi zahvati mogu se odobriti ako procenat izgrađenosti parcele ne prelazi 60% i ako ne pogoršavaju uvjete stanovanja u susjednim zgradama, od kojih su udaljeni minimum 6 m.

Nadzidivanje postojećih zgrada može se dozvoliti pod slijedećim uvjetima:

- da zgrada, na kojoj se vrši nadzidivanje, zadovoljava konstruktivno seizmičke uvjete,
- da spratnost bude maksimalna P+3.

Član 8.

Za objekte koji su dotrajali, kao i za devastirane objekte, može se vršiti zamjena stambenog fonda, sa uvećanjem ili dislokacijom postojećeg gabarita maksimalno toliko da koeficijent izgrađenosti parcele ne prelazi 0,6 (slovima: nula šest) i ako ne pogoršava uvjete stanovanja u susjednim objektima, od kojih su udaljeni minimum 6,0 m.

Član 9.

Ovim Planom utvrđene su kategorije zelenila.

1. Linijski sistem zelenila - aleja (od stablašica markantnih morfoloških karakteristika koje odgovaraju datim stanišnim uvjetima) uz primarne saobraćajnice kao i kraći potezi (manje aleje) unutar obuhvata posmatranja.
2. Zelene površine uz poslovne objekte sa oblikovnim rješenjem koje će doprinijeti unapređenju ukupnih karakteristika planskog obuhvata.
3. Zelene površine uz objekte individualno i kolektivnog stanovanja.
4. Parkovske površine uz sportske terene i prostore za rekreaciju i igru.

Površine utvrđene kao neka od ovih kategorija ne mogu se koristiti za druge namjene, niti se mogu graditi objekti koji nisu u skladu sa funkcijom koja ta kategorija zelenila treba da ostvari.

Izgradnja i uređenje zelenih površina vršiće se u skladu sa izvedbenom dokumentacijom koja mora biti u skladu sa Planom.

Član 10.

Površine za parkiranje, odnosno garažiranje vozila utvrđene su Planom - faza saobraćaja.

Član 11.

Izgradnja objekata vrši se na osnovu urbanističkog projekta i idejnog rješenja arhitektonskih objekata sa urbanističkim rješenjem građevinske parcele na prethodno uređenom građevinskom zemljištu.

Član 12.

Izgradnja objekata privremenog karaktera može se odobriti samo za potrebe izgradnje arhitektonskih objekata, objekata komunalne infrastrukture i saobraćajnica koji su u funkciji gradilišta unutar obuhvata ovog Plana.

Član 13.

Na postojeće objekte koji su predviđeni za rušenje mogu se odobriti samo radovi tekućeg održavanja.

Član 14.

U poslovnim prostorima mogu se obavljati sve djelatnosti koje ne ugrožavaju prirodnu sredinu i okoliš, koje ne remete korištenje susjednih objekata i sadržaja i koje se vrše u objektima izgrađenim u skladu sa važećim propisima u odnosu na djelatnosti koje se u njima vrše.

Član 15.

Pri izdavanju dozvole za građenje arhitektonskih objekata potrebno je pribaviti geološki nalaz i uvjete temeljenja od stručnih institucija, a statički proračun mora se dimenzionirati za potrebe najmanje 80 MCS.

Član 16.

Objekti za sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara kao i drugi objekti za potrebe NO i CZ mogu se graditi na osnovu važećih propisa iz oblasti NO i CZ.

Član 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-2163/06-5
5. oktobra 2006. godine
Ilidža

Predsjedavajući
Općinskog vijeća
Pero Šimunović, s. r.

Na osnovu člana 47. stav (2) tačka b). Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05) i člana 36. stav (1) tačka b) Statuta Općine Ilidža ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/98), Općinsko vijeće Ilidža je, na sjednici održanoj 5. oktobra 2006. godine, donijelo

ODLUKU

O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "STARI STUP "

Član 1.

Usvajaju se Izmjene i dopune Regulacionog plana "Stari Stup" (u daljnjem tekstu: Plan).

Član 2.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Tekstualni dio sadrži:

- Odluku o provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Stari Stup"
- Tekstualni dio Plana.

Grafički dio sadrži:

A. - POSTOJEĆE STANJE

1. Geodetska podloga 1:1000
2. Izvod iz urbanističkog plana 1:5000
3. Postojeće stanje -
Namjena, spratnost, i kategorizacija
arh. objekata 1:1000
4. Postojeće stanje
Posjedovno stanje 1:1000

B. PROJEKCIJA RAZVOJA

1. Namjena površina 1:1000
2. Namjena, razmještaj i spratnost arh. objekata . . . 1:1000
3. Plan rušenja 1:1000
4. Mreža građevinskih i regulacionih linija 1:1000

Član 3.

Po jedan primjerak ovjerenog elaborata nalazi se na stalnom javnom uvidu i čuva se u službi dokumentacije Općine Ilidža i Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-2163/06-6
5. oktobra 2006. godine
Ilidža

Predsjedavajući
Općinskog vijeća
Pero Šimunović, s. r.



Na osnovu člana 47. stav (2) tačka b). Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05) i člana 36. stav (1) tačka b) Statuta Općine Ilidža ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/98), Općinsko vijeće Ilidža je, na sjednici održanoj 5. oktobra 2006. godine, donijelo

ODLUKU

O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "STARI STUP"

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se provođenje Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Stari Stup" (u daljnjem tekstu: Plan), a naročito: granice prostorne cjeline i granice površina namjena, urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju građevina, uslovi za izgradnju objekata i uređenje građevinskog zemljišta, uređenje zelenih slobodnih površina, te odnosi prema postojećim objektima kao i djelatnosti i uslovi pod kojima se pojedine djelatnosti mogu obavljati u planiranom prostoru.

Član 2.

Granica obuhvata počinje sa raskršća trase XII transverzale i ulice Bulevar Meše Selimovića

(Stupska petlja), te ide na jugozapad uz ulicu Bulevar Meše Selimovića koju ne obuhvata i dolazi do njenog raskršća sa trasom XIII transverzale, lomi se idući na sjeverozapad osovnom trasom XIII transverzale koja ide preko parcela k.č. 2082, 2081, 392, 397/6, 397/4, 397/3, 400, 404, 409/1, 409/2, 411, 412, 414, 2034, 418, 424, 423, 2087/1 i 83 K.O. Stup te dolazi da trase željezničke pruge Sarajevo - Ploče k.č. 2075, kojom produžava na sjeveroistok (ne obuhvata je) i dolazi do rijeke Miljacke kojom produžava u pravcu istoka idući njenom lijevom obalom (ne obuhvata je) i dolazi do mjesta gdje preko iste prelazi trasa XII transverzale, lomi se idući u pravcu juga zapadnom stranom trase XII transverzale koju ne obuhvata i dolazi do njenog raskršća sa ulicom Bulevar Meše Selimovića odnosno mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup Općina Ilidža.

Ukupna površina obuhvata iznosi cca 27,5 ha.

Član 3.

U sklopu obuhvata ovog plana definisane su zone sa sljedećim namjenama:

- A. Kolektivno stanovanje
- B. Individualno stanovanje (1 i 2)
- C. Stambeno-poslovne zone (1, 2 i 3)
- D. Poslovne zone (1, 2 i 3)
- E. Društvena infrastruktura (1 i 2)
- F. Zaštitno zelenilo

A. Kolektivno stanovanje

Kolektivno stanovanje obuhvata područje čija granica polazi od raskršća puteva k.č. 120/2 i 367/4, ide na istok južnom stranom puta k.č. 120/2 kojeg ne obuhvata i dolazi do njegovog raskršća sa trasom XII transverzale k.č. 203/2, ide u pravcu juga sa zapadne strane trase XII transverzale k.č. 203/2 koju ne obuhvata, skreće na zapad idući uz trasu projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata i dolazi do jugoistočnog ruba parcele k.č. 180/1, lomi se idući na sjeverozapad te zapad idući međom parcele k.č. 180/1 koju ne obuhvata i dolazi do jugoistočnog ruba parcele k.č. 179/1, produžava na sjeverozapad idući međama parcela k.č. 179/1, 178/1, 176/1, 174/1, 172/1, 171/1, 168/1 i 156/1 koje ne obuhvata, skreće na zapad idući uz trasu projektovane saobraćajnice koju obuhvata te dolazi do njenog raskršća sa putem k.č. 367/4, produžava na sjever idući osovnom projektovanog puta koja ide putem k.č. 367/4 te dolazi do njegovog raskršća sa putem k.č. 120/2 odnosno raskršća odakle je opis granice zone Kolektivnog stanovanja i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Iz naprijed navedenog opisa isključuje se zona Društvene infrastrukture broj 1 koja je opisana u odgovarajućoj namjeni.

Ukupna površina obuhvata iznosi 2,66 ha.

B. Individualno stanovanje

Individualno stanovanje broj 1 obuhvata područje čija granica počinje od tromede parcele k.č. 370, 363/1 i 361/1, ide na sjeverozapad zapadnim međama parcela k.č. 363/1, 365/1 i 367/1 (obuhvata ih) pa izlazi na ulicu Vitomira Lukića kojom produžava na sjeveroistok (ne obuhvata je) i dolazi do njenog raskršća sa ulicom Briješćanska k.č. 367/4 kojom produžava u pravcu sjevera (ne obuhvata je) skreće na istok idući sa južne strane trase projektovane saobraćajnice koju ne obuhvata u dužini od 18 m skreće na jugoistok idući istočnim međama parcela k.č. 156/1, 168/1, 171/1, 172/1, 172/2, 173/1, 175/1, 178/1 i 179/1 (obuhvata je), presjeca ulicu Briješćanska te nastavlja na zapad idući južnom međom parcela k.č. 355/4 i 355/1 (obuhvata ih), lomi se idući na sjeverozapad istočnim međama parcela k.č. 375 i 370 koje ne obuhvata i dolazi do tromede odnosno mjesta odakle je opis granice zone Individualnog stanovanja broj 1 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata iznosi 0,8 ha.

Individualno stanovanje broj 2 obuhvata područje čija granica počinje od četveromede parcela k.č. 132, 121/2, 126 i 124/1, ide na jugozapad jugoistočnom međom parcele k.č. 124/1 (obuhvata je), te izlazi na ulicu Nikole Šopa kojom produžava na sjeverozapad, nastavlja na sjever idući istočnom stranom XIII transverzale koju ne obuhvata, lomi se idući u pravcu istoka južnom stranom puta k.č. 120/2 kojeg ne obuhvata, lomi se idući na jugoistok sjeveroistočnom međom parcele k.č. 124/1 koju obuhvata te dolazi do četveromede odnosno mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata iznosi 0,33 ha.

C. Stambeno-poslovne zone

Stambeno-poslovna zona broj 1 obuhvata područje čija granica počinje od raskršća ulice Bulevar Meše Selimovića i trase XIII transverzale, ide u pravcu sjevera istočnom stranom trasom XIII transverzale koju ne obuhvata i dolazi do njenog raskršća sa ulicom Nikole Šopa k.č. 2087/1, lomi se idući na jugoistok te istok uz ulicu Nikole Šopa k.č. 2087/1 koju ne obuhvata i dolazi do tromede parcele k.č. 923/4, 923/1 i 2087/1, ide na jugoistok sjeveroistočnom međom parcele k.č. 923/4 (obuhvata je) i dolazi do tromede parcele k.č. 921/1, 923/2 i 923/4, ide u pravoj liniji u pravcu juga sjekući parcele k.č. 923/2 i 923/5 te dolazi na jugozapadni rub parcele k.č. 923/5, produžava na jugozapad idući uz ulicu Bulevar Meše Selimovića koju ne obuhvata te dolazi do njenog raskršća sa XIII transverzalom odnosno mjesta odakle je opis granice Stambeno-poslovne zone broj 1 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata iznosi 4,96 ha.

Stambeno-poslovna zona broj 2 obuhvata područje čija granica počinje od raskršća ulica Vitomira Lukića 2089/1 i Nikole Šopa k.č. 2087/1, ide na sjeveroistok uz ulicu Vitomira Lukića k.č. 2089/1 koju ne obuhvata i dolazi do tromede parcele k.č. 2089/1, 370 i 367/1, lomi se idući u pravcu jugoistoka međama parcele k.č. 370 i 375 (obuhvata ih) ide na istok južnim međama parcela k.č. 355/1 i 355/4 koje ne obuhvata presjeca ulicu Briješćanska te nastavlja na sjeverozapad, sjeveroistok i jugoistok idući međom parcele k.č. 180/1 (obuhvata je), nastavlja na istok te jugozapad idući uz trasu projektovanih puteva koje ne obuhvata i izlazi na ulicu Nikole Šopa k.č. 2087/1 kojom nastavlja na zapad te sjeverozapad (ne obuhvata je) i dolazi do njenog raskršća sa ulicom Vitomira Lukića odnosno mjesta odakle je opis granice Stambeno-poslovne zone broj 2 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata iznosi 3,14 ha.

Stambeno-poslovna zona broj 3 obuhvata parcele k.č. 126, 127, 128, 129, 130 i 131 K.O. Stup.

Ukupna površina Stambeno-poslovne zone broj 3 iznosi 0,38 ha.

D. Poslovne zone

Poslovna zona broj 1 obuhvata područje čija granica polazi od raskršća XII transverzale i ulice k.č. 120/2, ide na zapad sjevernom stranom ulice k.č. 120/2 koju ne obuhvata te dolazi do njenog raskršća sa trasom XIII transverzale, lomi se idući na sjeverozapad uz trasu XIII transverzale koju ne obuhvata i dolazi do rijeke Miljacke, skreće na jugoistok idući zaštitnim pljasem uz rijeku Miljacku odnosno putem k.č. 2088/1 kojeg ne obuhvata i dolazi do njegovog raskršća sa trasom XII transverzale, lomi se idući u pravcu juga zapadnom stranom trase XII transverzale koju ne obuhvata i dolazi do njenog raskršća sa putem k.č. 120/2 odnosno mjesta odakle je opis granice Poslovne zone broj 1 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata iznosi 7,47 ha.

Poslovna zona broj 2 obuhvata parcelu k.č. 154 K.O. Stup.

Ukupna površina Poslovne zone broj 2 iznosi 0,29 ha.

Poslovna zona broj 3 obuhvata parcele k.č. 121/1, 121/2, 121/4, 123/1 i 123/2 K.O. Stup.

Ukupna površina Poslovne zone broj 3 iznosi 0,39 ha.

E. Društvena infrastruktura

Društvena infrastruktura broj 1 obuhvata područje čija granica počinje od raskršća ulica Nikole Šopa i Vitomira Lukića, ide na sjeverozapad uz ulicu Nikole Šopa k.č. 2087/1 koju ne obuhvata skreće na sjeveroistok idući međama parcela k.č. 128, 130 i 131 koje ne obuhvata, produžava na sjeverozapad idući međama parcela k.č. 131 i 127 (ne obuhvata ih), lomi se idući na sjeveroistok međom parcela k.č. 132 i 150/2 (obuhvata ih), produžava na sjeverozapad idući zapadnom međom parcele k.č. 151 (obuhvata je) izlazi na ulicu k.č. 120/2 kojom produžava na sjeveroistok (ne obuhvata je), lomi se idući na jugoistok međama parcela k.č. 148/5 i 148/4 (obuhvata ih) te izlazi na ulicu Vitomira Lukića uz čiju trasu produžava na jugozapad te dolazi do njenog raskršća sa ulicom Nikole Šopa odnosno raskršća odakle je opis granice i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata Društvene infrastrukture broj 1 iznosi 3,01 ha.

Društvena infrastruktura broj 2 obuhvata područje čija granica počinje od raskršća trase XII transverzale i ulice k.č. 120/2 ide u pravcu juga uz zapadnu stranu trase XII transverzale koju ne obuhvata u dužini od 65 m skreće na zapad idući u pravoj liniji i dolazi do tačke broj 1 koja se nalazi na parceli k.č. 186/2 udaljenoj od jugoistočnog ishodišta lista R=1:1000 broj 200 po $y = 294$ m a po $x = 197,5$ m, lomi se idući u pravcu sjevera istočnom stranom trase puta kojeg ne obuhvata te dolazi do njegovog raskršća sa putem k.č. 120/2, lomi se idući u pravcu istoka južnom stranom puta k.č. 120/2 kojeg ne obuhvata i izlazi na trasu XII transverzale odnosno mjesta odakle je opis granice

Društvene infrastrukture broj 2 i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata iznosi 0,15 ha.

F. Zaštitno zelenilo

Zaštitno zelenilo obuhvata područje čija granica počinje od tromede parcela k.č. 923/1, 923/4 i 2087/1 (ulica Nikole Šopa) ide na istok južnom stranom ulice Nikole Šopa k.č. 2087/1 koju ne obuhvata, skreće na jugozapad idući uz trasu projektovanog puta (Stupska petlja) koju ne obuhvata i izlazi na ulicu Bulevar Meše Selimovića uz čiju trasu produžava na jugozapad (ne obuhvata je) i dolazi na jugozapadni rub parcele k.č. 923/5, lomi se idući u pravoj liniji na sjever sijekuci parcele k.č. 923/5 i 923/3 te dolazi do tromede parcela k.č. 921/1, 923/2 i 923/4, produžava na sjeverozapad idući sjeveroistočnom međom parcele k.č. 923/4

koju ne obuhvata i dolazi do tromede odnosno mjesta odakle je opis granice Zaštitnog zelenila i počeo.

Sve naprijed navedene parcele nalaze se u K.O. Stup.

Ukupna površina obuhvata iznosi 0,34 ha.

Član 4.

Urbanističko-tehnički uvjeti za izgradnju objekata:

- Građevinske parcele utvrđene su u separatu Plana - Analitička obrada parcela,
- Građevinska linija utvrđuje graničnu liniju objekata u odnosu na javnu površinu i ujedno označava liniju iskoličenja. Unutar građevinskih linija investitor je slobodan da definiše tlocrt građevina u ovisnosti od potreba i želja, uz uslov da izgrađenost parcele ne smije biti veća od 60%.
- Građevinska parcela obuhvata jednu ili više katastarskih čestica ili njihovih dijelova.
- Građevinska parcela mora imati trajan pristup na ulicu, odnosno javni put, kao i mogućnost priključenja na komunalnu infrastrukturu.
- Garaže, pomoćni objekti i sl. u pravilu treba da budu riješeni u okvir novoplaniranog gabarita objekta, a prema važećim propisima iz navedene oblasti.
- Preparcelacija se vrši tako, da se parcele utvrđene ovim planom, mogu udruživati ili usitnjavati na način da ona ni na kakav način ne utiče na susjedne parcele.
- Nivelacione kote prizemlja objekata u odnosu na saobraćajnicu - ulicu utvrdit će se na osnovu nivelacionih kota saobraćajnica datih u Planu i moraju biti od istih uvećane za min 15 cm.
- Nivelete pješačkih saobraćajnica kao i prilazi i ulazi u građevine moraju biti isprojektovane i izvedene prema Uredbi o urbanističko-tehničkim uvjetima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopetska pomagala ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/00).
- Priključenje na javni put i mrežu instalacija treba u svakom konketnom slučaju posebno projektovati u skladu sa Planom.
- Spratnost i odstojanje građevina utvrđeni su Planom i ne mogu se mijenjati.
- Sve građevine, predviđene ovim Planom, u arhitektonskom smislu oblikovati i graditi od savremenih materijala.
- Za sve građevine koje će se graditi na osnovu ovog Plana potrebno je prethodno pribaviti projektnu dokumentaciju. Projektna dokumentacija mora biti izrađena prema uvjetima predviđenim za 80°MCS skale.
- Prije izdavanja građevinske dozvole potrebno je pribaviti geotehnički izvještaj o terenu.
- Svi objekti koji su izgrađeni bez odobrenja na stabilnom terenu će se legalizovati, ako nisu na koridorima komunalne i saobraćajne infrastrukture, na način kako je dato u Odluci o provođenju ovog Plana.
- Koeficijent izgrađenosti utvrđen je i naznačen u tekstualnom obrazloženju Plana.
- Javne površine (zelene površine, parkirališta, pločnici i sl.) ne mogu se zaposjedati drugim objektima i sadržajima.
- Pasaži i prolazi mogu se koristiti za potrebe sadržaja koji su neposredno uz njih za potrebe otvaranja izloga i ulaza, reklama i vizuelnih komunikacija.

Član 5.

Parcele zadate u prilogu, **Prijedlog plana parcelacije**, ukoliko investitor želi da gradi čitav objekat u zadatoj

građevinskoj liniji, mogu se **udruživati**, ili ako ima više investitora za jedan objekat, date parcele se mogu **preparcelisati**, na taj način da se poštuje zadata građevinska linija.

Član 6.

Postojeće građevine društvene infrastrukture koje se zadržavaju ovim Planom mogu se rekonstruisati isključivo u funkciji svoje primarne djelatnosti, a na način utvrđen ovom Odlukom.

Član 7.

Postojeće zgrade koje se zadržavaju ovim Planom, mogu se rekonstruisati, dograditi ili nadzidati kako za potrebe stanovanja tako i za potrebe dobivanja poslovnog prostora u kome se mogu obavljati samo djelatnosti koje ne ugrožavaju čovjekovu okolinu i standard života u susjednim zgradama.

Ovi zahvati mogu se odobriti ako procenat izgrađenosti parcele ne prelazi 60% i ako ne pogoršavaju uvjete stanovanja u susjednim zgradama, od kojih su udaljeni minimum 6 m.

Nadzidivanje postojećih zgrada može se dozvoliti pod slijedećim uvjetima:

- da zgrada, na kojoj se vrši nadzidivanje, zadovoljava konstruktivno seizmičke uvjete,
- da spratnost bude maksimalna P+3.

Član 8.

Za objekte koji su dotrajali, kao i za devastirane objekte, može se vršiti zamjena stambenog fonda, sa uvećanjem ili dislokacijom postojećeg gabarita maksimalno toliko da koeficijent izgrađenosti parcele ne prelazi 0,6 (slovima: nula šest) i ako ne pogoršava uvjete stanovanja u susjednim objektima, od kojih su udaljeni minimum 6,0 m.

Član 9.

Ovim Planom utvrđene su kategorije zelenila.

1. Linijski sistem zelenila - aleja (od stablašica markantnih morfoloških karakteristika koje odgovaraju datim stanišnim uslovima) uz primarne saobraćajnice kao i kraći potezi (manje aleje) unutar obuhvata posmatranja.
2. Zelene površine uz poslovne objekte sa oblikovnim rješenjem koje će doprinijeti unapređenju ukupnih karakteristika planskog obuhvata.
3. Zelene površine uz objekte individualno i kolektivnog stanovanja.
4. Parkovske površine uz sportske terene i prostore za rekreaciju i igru.

Površine utvrđene kao neka od ovih kategorija ne mogu se koristiti za druge namjene, niti se mogu graditi objekti koji nisu u skladu sa funkcijom koja ta kategorija zelenila treba da ostvari.

Izgradnja i uređenje zelenih površina vršiće se u skladu sa izvedbenom dokumentacijom koja mora biti u skladu sa Planom.

Član 10.

Površine za parkiranje, odnosno garažiranje vozila utvrđene su Planom - faza saobraćaja.

Član 11.

Izgradnja objekata vrši se na osnovu urbanističkog projekta i idejnog rješenja arhitektonskih objekata sa urbanističkim rješenjem građevinske parcele na prethodno uređenom građevinskom zemljištu.

Član 12.

Izgradnja objekata privremenog karaktera može se odobriti samo za potrebe izgradnje arhitektonskih objekata, objekata komunalne infrastrukture i saobraćajnica koji su u funkciji gradilišta unutar obuhvata ovog Plana.

Član 13.

Na postojeće objekte koji su predviđeni za rušenje mogu se odobriti samo radovi tekućeg održavanja.

Član 14.

U poslovnim prostorima mogu se obavljati sve djelatnosti koje ne ugrožavaju prirodnu sredinu i okoliš, koje ne remete korištenje susjednih objekata i sadržaja i koje se vrše u objektima izgrađenim u skladu sa važećim propisima u odnosu na djelatnosti koje se u njima vrše.

Član 15.

Pri izdavanju dozvole za građenje arhitektonskih objekata potrebno je pribaviti geološki nalaz i uslove temeljenja od stručnih institucija, a statički proračun mora se dimenzionirati za potrebe najmanje 80° MCS.

Član 16.

Objekti za sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara kao i drugi objekti za potrebe NO i CZ mogu se graditi na osnovu važećih propisa iz oblasti NO i CZ.

Član 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-2163/06-6
5. oktobra 2006. godine
Ilidža

Predsjedavajući
Općinskog vijeća
Pero Šimunović, s. r.

Na osnovu člana 2. stava 3. Zakona o javnim priznanjima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/06 - Prečišćeni tekst, 9/06 i 12/06), i člana 119. stav 1. Statuta Općine Ilidža ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/98), Općinsko vijeće Općine Ilidža na 17. redovnoj sjednici, održanoj 5. oktobra 2006. godine, donijelo je

ODLUKU

O PRIZNANJIMA I NAGRADAMA OPĆINE ILIDŽA

Član 1.

Ovom Odlukom, utvrđuju se priznanja i nagrade Općine Ilidža, uslovi, kriteriji i način njihove dodjele.

Član 2.

- (1) Priznanja Općine Ilidža su Plaketa i Zahvalnica.
- (2) Plaketa se dodjeljuje u obliku zlatne i srebrene Plakete.

Član 3.

(1) Plaketa Općine Ilidža kao idejno, grafičko i izvedbeno rješenje sadrži prepoznatljive motive sa područja općine Ilidža u okvirnom dijelu, sa grbom Kantona Sarajevo u gornjem dijelu i grbom Općine Ilidža u donjem dijelu Plakete.

(2) Povez Plakete je plave boje. Vrpca u povezu Plakete je bijele boje.

(3) Sastavni dio Plakete čini zlatna odnosno srebrna značka, kojom je u minijaturi prikazana Plaketa.

(4) Značka je veličine 5x7 cm.

(5) Zahvalnica Općine Ilidža grafički će biti riješena identično Plaketi, odštampana na jednom listu, bez poveza.

Član 4.

(1) Priznanja iz člana 2. ove Odluke dodjeljuju se: pojedincima, preduzećima, ustanovama, organima mjesnih zajednica, udruženjima građana i drugim organima i organizacijama sa područja općine Ilidža, za izuzetne uspjehe iz oblasti privrednih i društvenih djelatnosti, kao i drugim područjima života i rada.

(2) Priznanja se izuzetno mogu dodijeliti pojedincima i kolektivima koji nisu sa područja općine Ilidža, ako su njihovi rezultati primjereni ugledu Općine.

(3) Priznanja se mogu dodjeljivati i stranim državljanima, kao i stranim organima i organizacijama, za poseban doprinos u razvoju općine Ilidža.